



Crna Gora
Vlada Crne Gore



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	14. 09. 2025. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	19-3/26-1
VEZA:	
EPA:	658 XXVIII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Br: 11-010/25-3092/4

19. septembar 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 12. septembra 2025. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOM STANOVANJU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **SLAVEN RADUNOVIĆ**, ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i **RADMILA LAINOVIĆ**, v. d. generalne direktorice Direktorata za stanovanje u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOM STANOVANJU**

Član 1

U Zakonu o socijalnom stanovanju („Službeni list CG“, broj 35/13), u članu 3 stav 3 mijenja se i glasi:

„Pravo iz stava 1 ovog člana mogu da ostvare i državljani država članica Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, kao i članovi njihovih porodica, pod istim uslovima kao i crnogorski državljani.“

Član 2

Član 5 mijenja se i glasi:

„Javni interes

Član 5

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove stanovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), može da utvrdi javni interes za sprovođenje projekata socijalnog stanovanja u skladu sa zakonom.

Predlog za utvrđivanje javnog interesa iz stava 1 ovog člana sadrži opšte podatke o projektu socijalnog stanovanja (lokacija, okvirni broj stambenih jedinica), ciljne grupe i/ili način identifikacije korisnika projekta, način sprovođenja i način finansiranja projekta i ostale podatke od značaja za utvrđivanje javnog interesa.

Akt Vlade o utvrđivanju javnog interesa objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Član 3

Član 6 mijenja se i glasi:

„Lokalni program socijalnog stanovanja

Član 6

Jedinica lokalne samouprave, donosi lokalni program socijalnog stanovanja (u daljem tekstu: lokalni program), koji naročiti sadrži:

- lica, odnosno grupe lica na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojima će se rješavati pitanje socijalnog stanovanja, u skladu sa ovim zakonom;
- obim i uslove učešća jedinice lokalne samouprave u projektima socijalnog stanovanja, u skladu sa zakonom;
- bliža mjerila i kriterijume za utvrđivanje visine zakupnine za korišćenje stambenih objekata, u skladu sa ovim zakonom.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da predlog lokalnog programa dostavi na saglasnost Ministarstvu.

U postupku davanja saglasnosti iz stava 2 ovog člana Ministarstvo provjerava usklađenost sa odredbama ovog zakona, strateškim dokumentima i politikama u oblasti stanovanja.

Predlog lokalnog programa koji nije izrađen u skladu sa stavom 3 ovog člana vraća se na doradu.

Lokalni program jedinica lokalne samouprave donosi na period od dvije godine od dana nakon dobijanja saglasnosti iz stava 2 ovog člana.

Član 4

U članu 8 u stavu 1 riječi: "programima iz čl. 5 i 6" zamjenjuju se riječima: „u skladu sa članom 5 i programom iz člana 6“.

U stavu 2 riječi: „u skladu sa programom socijalnog stanovanja“ zamjenjuju se riječima: „za projekte za koje je utvrđen javni interes u skladu sa članom 5 ovog zakona“.

Član 5

U članu 11 poslije stava 2 dodaje se stav 3 koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 tačka 1 ovog člana, stambeni objekti koji se grade ili su izgrađeni u skladu sa stavom 1 ovog člana mogu se prenijeti u svojinu korisnicima po uslovima povoljnijim od tržišnih, pod uslovom da je projekat kroz čiju se realizaciju stanovi grade proglašen od strane Vlade kao projekat od javnog interesa u skladu sa članom 5 ovog zakona.“

Član 6

U članu 12 poslije stava 2 dodaje se stav 3 koji glasi:

„Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, objekti za socijalno stanovanje koji se grade ili su izgrađeni kroz realizaciju projekta koji je od strane Vlade proglašen kao projekat od javnog interesa, mogu se prenijeti u svojinu korisnicima po uslovima povoljnijim od tržišnih, po postupku i na način utvrđen propisom Vlade.“

Član 7

U članu 15 poslije stava 2 dodaje se stav 3 koji glasi:

„Izuzetno od stava 2 ovog člana površina dodijeljenog objekta može biti veća od 85m² ako se stambeni objekat gradi ili je izgrađen kroz realizaciju projekta koji je od strane Vlade proglašen kao projekat od javnog interesa u skladu sa članom 5 ovog zakona.“

Član 8

Član 21 mijenja se i glasi:

„Građevinsko zemljište u svojini države može se prenijeti u svojinu, odnosno dati u zakup radi izgradnje stambenog objekta za socijalno stanovanje, odlukom Vlade, odnosno skupštine opštine jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Procijenjena vrijednost dodijeljenog građevinskog zemljišta iz stava 1 ovog člana predstavlja iznos učešća države ili jedinice lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti sredstava potrebnih za izgradnju stambenog objekta.“

Član 9

U članu 24 stav 2 na kraju tačke 4 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„5) pokrićem svih ili dijela troškova za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za objekat socijalnog stanovanja.“

Član 10

U članu 26 stav 2 riječi: „u skladu sa programima iz čl. 5 i 6 ovog zakona“ brišu se.

Član 11

Poslije člana 30 dodaje se novi član koji glasi:

„Odložena primjena

Član 30a

Odredba člana 3 stav 3 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se Zakonom, u skladu sa Ustavom, utvrđuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o socijalnom stanovanju stupio je na snagu u julu 2013. godine, imajući u vidu potrebu za stvaranje uslova za primjenu normativa i standarda Evropske unije u oblasti stanovanja što je uslovalo uvođenje i primjenu koncepta netržišnog stanovanja.

Naime, prema standardima koji se primjenjuju u zemljama EU, priuštivost vlasničkog stambenog prostora procjenjuje se kao broj prosječnih bruto godišnjih plata potrebnih da bi se mogao kupiti/platiti standardizovani novi dom površine 70 m².

U Crnoj Gori potreban je ekvivalent od 10,4 prosječnih bruto zarada za kupovinu stana od 70 m². Naime, prema podacima MONSTAT-a prosječna bruto plata za april 2025 godine je 1202 eura (znači godišnja 14.424eura) dok je prosječna cijena metra kvadratnog novoizgrađenog stambenog prostora za I kvartal tekuće godine iznosila 2158eura/m².

Vlada Crne Gore je posvećena podršci svim građanima u obezbjeđivanju pristupačnog doma te su predložene dopune Zakona o socijalnom stanovanju ocijenjene kao neophodne radi pripreme i realizacije projekata rješavanja stambenih pitanja građana.

Takođe, u cilju usaglašavanja zakona sa pravnom tekovinom EU o slobodi kretanja radnika kako bi se ispunilo mjerilo za Poglavlje 2, potrebno je urediti da državljani država članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, kao i članovi njihovih porodica, mogu da ostvare pravo na socijalno stanovanje pod istim uslovima kao crnogorski državljani.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 predložena je izmjena člana 3 Zakona kojom se uređuje da državljanin članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, kao i članovi njihovih porodica, može da ostvari pravo pod uslovima kao crnogorski državljanin, čime se zakon usaglašava sa pravnom tekovinom Evropske unije o slobodi kretanja radnika.

Članom 2 predložena je izmjena člana 5 na način što prethodno utvrđena obaveza donošenja programa socijalnog stanovanja od strane Vlade zamijenjena sa mogućnošću utvrđivanja javnog interesa za sprovođenje projekata od socijalnog stanovanja, te preciziran sadržaj predloga za utvrđivanje javnog interesa. Obaveza izrade programa socijalnog stanovanja brisana je u skladu sa sugestijama Generalnog sekretarijata Vlade sa aspekta nadležnosti sprečavanja proliferacije strateških dokumenata.

Članom 3 predložena je izmjena člana 6 kao pravna i tehnička posledica izmjene člana 5 odnosno brisanja obaveze donošenja programa socijalnog stanovanja od strane Vlade.

Članom 4 definisane su izmjene koje takođe proizilaze iz izmjene člana 5, odnosno brisanja obaveze izrade programa socijalnog stanovanja.

Članom 5 predviđena je dopuna člana 11 Zakona kojom se omogućava prodaja, odnosno prenošenje u svojinu stanova korisnicima projekta koji je od strane Vlade proglašen kao projekat od javnog interesa.

Članom 6 predložena je izmjena člana 12 Zakona i ista je u vezi sa predloženom izmjenom člana 11.

Članom 7 definisana je mogućnost dodjele stanova većih od 85m² imajući u vidu porodice sa većim brojem djece/članova, te obezbjeđivanja humanih uslova stanovanja.

Članom 8 predložena je izmjena člana 21 kojim je definisano da dodjela građevinskog zemljišta od strane države ili jedinica lokalne samouprave treba da se tretira kao ulog u izgradnju objekta socijalnog stanovanja.

Članom 9 dopunjen je član 24 Zakona te definisano da se pokriće troškova izradnje komunalne infrastrukture za objekte socijalnog stanovanja smatra subvencijom.

Članom 10 definisana je pravno tehnička izmjena člana 26 koja proizilazi iz izmjene člana 5 osnovnog teksta Zakona.

Članom 11 predviđena je odložena primjena odredbe člana 3 stav 3 do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Članom 12 predviđeno je stupanje na snagu zakona.

IV. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog propisa je potpuno usklađen sa Direktivom 2014/54/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. godine o mjerama za olakšavanje ostvarivanja prava zagarantovanih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers (OJ L 128, 30.4.2014.)) i sa Uredbom (EU) br. 492/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. aprila 2011. godine o slobodi kretanja radnika unutar Unije (Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union).

V. RAZLOZI ZA NESPROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE

Članom 52 stav 2 Zakona o državnoj upravi propisani su izuzetni slučajevi kada nije obavezno sprovođenje javne rasprave u pripremi zakona, i to: 1) kad se zakonom, odnosno strategijom uređuju pitanja iz oblasti odbrane i bezbjednosti i godišnjeg budžeta; 2) u vanrednim, hitnim ili nepredvidljivim okolnostima; 3) kod manjih izmjena zakona kojima se bitno drukčije ne uređuje neko pitanje.

Kako se ovim Predlogom zakona predlažu neznatne izmjene Zakona o socijalnom stanovanju, odnosno ne mijenja se bitno predmet zakona, niti kriterijumi za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje, odlučeno je da se za ovaj Predlog zakona ne sprovodi javna rasprava.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Shodno članu 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore, imajući u vidu utvrđenu dinamiku ispunjavanja obaveza definisanih završnim mjerilima u Pregovaračkom poglavlju 2 - Sloboda kretanja radnika, kako bi se obezbijedili uslovi za ispunjavanje obaveza iz završnih mjerila u predviđenom roku, neophodno je donošenje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju po hitnom postupku.

VI. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore.

ODREDBE ZAKONA O SOCIJALNOM STANOVANJU KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU

Pravo na socijalno stanovanje

Član 3

Pravo na socijalno stanovanje, u skladu sa ovim zakonom, mogu da ostvare fizička lica koja nemaju stan odnosno drugi objekat za stanovanje (u daljem tekstu: stambeni objekat), odnosno lica čiji stambeni objekat nije odgovarajućeg standarda i koja iz prihoda koje ostvaruju ne mogu da obezbijede stambeni objekat.

Pravo iz stava 1 ovog člana može da ostvari crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji Crne Gore, ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.

Pravo iz stava 1 ovog člana, može da ostvari i strani državljanin i lice bez državljanstva čiji status je riješen u skladu sa zakonom, odnosno međunarodnim ugovorom.

Program socijalnog stanovanja

Član 5

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), donosi program socijalnog stanovanja, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove stanovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Programom socijalnog stanovanja određuju se ciljevi razvoja socijalnog stanovanja, u skladu sa regionalnim, ukupnim ekonomskim i socijalnim razvojem, kao i razvoj socijalnog stanovanja i drugi elementi od značaja za socijalno stanovanje.

Program iz stava 1 ovog člana naročito sadrži prioritete grupe lica, u skladu sa članom 4 ovog zakona, okvirni obim sredstava i kriterijume pod kojima se sredstva utvrđena programom mogu koristiti, u skladu sa ovim zakonom.

Program iz stava 1 ovog člana donosi se za period do tri godine.

Lokalni program socijalnog stanovanja

Član 6

U skladu sa programom socijalnog stanovanja jedinica lokalne samouprave donosi lokalni program socijalnog stanovanja (u daljem tekstu: lokalni program).

Lokalni program naročito sadrži:

- lica, odnosno grupe lica na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojima će se rješavati pitanje socijalnog stanovanja, u skladu sa ovim zakonom,
- obim i uslove odobravanja sredstava privrednim društvima, fizičkim licima i stambenim zadrugama i način vraćanja sredstava, u skladu sa ovim zakonom i
- bliža mjerila i kriterijume za utvrđivanje visine zakupnine za korišćenje stambenih objekata, u skladu sa ovim zakonom.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da predlog lokalnog programa dostavi na saglasnost Ministarstvu.

U postupku davanja saglasnosti iz stava 3 ovog člana Ministarstvo provjerava usklađenost sa programom socijalnog stanovanja.

Ministarstvo je dužno da ocijeni usklađenost predloga lokalnog programa sa programom socijalnog stanovanja u roku od 30 dana od prijema predloga lokalnog programa.

Predlog lokalnog programa koji nije usklađen sa programom iz člana 5 ovog zakona, vraća se na doradu.

Lokalni program jedinica lokalne samouprave donosi na period od godinu dana nakon dobijanja saglasnosti iz stava 3 ovog člana.

Kriterijumi za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje

Član 8

Ostvarivanje prava na socijalno stanovanje za lica u okviru grupe lica određenih programima iz čl. 5 i 6 ovog zakona, vrši se primjenom sljedećih kriterijuma:

- 1) postojeća stambena situacija,
- 2) visina prihoda i imovinsko stanje,
- 3) dužina prebivališta ili boravišta u kontinuitetu, u mjestu rješavanja stambene potrebe,
- 4) broj članova porodičnog domaćinstva,
- 5) invalidnost,
- 6) zdravstveno stanje, i
- 7) godine starosti.

Bliži kriterijumi iz stava 1 ovog člana, u skladu sa programom socijalnog stanovanja utvrđuju se propisom Vlade, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa lokalnim programom.

Propis iz stava 2 ovog člana jedinica lokalne samouprave donosi uz prethodnu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove socijalnog staranja.

Način obezbjeđivanja socijalnog stanovanja

Član 11

Socijalno stanovanje, u skladu sa ovim zakonom obezbjeđuje se:

- 1) kupovinom ili izgradnjom stambenih objekata za socijalno stanovanje, radi davanja u zakup,
- 2) dodjelom građevinskog zemljišta za izgradnju stambenih objekata za socijalno stanovanje,
- 3) dodjelom građevinskog materijala za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta,
- 4) davanjem subvencija za socijalno stanovanje, u skladu sa zakonom,
- 5) dodjeljivanjem dugoročnih kredita privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima i stambenim zadrugama, radi obezbjeđivanja stambenih objekata za socijalno stanovanje,
- 6) dodjeljivanjem sredstava za uspostavljanje partnerstva javnog, privatnog i neprofitnog sektora u oblasti socijalnog stanovanja.

Prije izgradnje objekata za socijalno stanovanje iz stava 1 tačka 1 ovog člana po pravilu se raspisuje javni konkurs za urbanističko – arhitektonsko idejno rješenje.

Zakup stambenih objekata

Član 12

Stambeni objekti za socijalno stanovanje izgrađeni ili kupljeni iz sredstava budžeta Crne Gore ili drugih sredstava koja je obezbijedila Vlada, u skladu sa članom 11 stav 1 tačka 1 ovog zakona, ustupaju se jedinici lokalne samouprave na čijoj su teritoriji izgrađeni, radi davanja u zakup, u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se uređuje postupak i način davanja stambenih objekata u zakup.

Stambeni objekti za socijalno stanovanje izgrađeni ili kupljeni iz sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave ili drugih sredstava koja je obezbijedila jedinica lokalne samouprave u skladu sa članom 11 stav 1 tačka 1 ovog zakona, daju se u zakup u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se uređuje postupak i način davanja stambenih objekata u zakup.

Površina stambenog objekta

Član 15

Licu iz člana 3 ovog zakona može se dodijeliti stambeni objekat površine najviše do 25 m² za jednočlano domaćinstvo, odnosno najviše 7 m² za svakog sledećeg člana porodičnog domaćinstva.

Ukupna površina dodijeljenog stambenog objekta ne može biti veća od 85m².

Dodjela građevinskog zemljišta

Član 21

Građevinsko zemljište u svojini Crne Gore za izgradnju stambenog objekta može se preneti u svojinu, odnosno dati u zakup licu iz člana 3 stav 2 ovog zakona, odlukom Vlade, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Stranom državljaninu i licu bez državljanstva iz člana 3 stav 3 ovog zakona, građevinsko zemljište iz stava 1 ovog člana, može se dati u zakup, odlukom Vlade, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Na postupak dodjele građevinskog zemljišta jedinice lokalne samouprave, shodno se primjenjuje odredba člana 13 ovog zakona.

Subvencije za socijalno stanovanje

Član 24

Subvencije za socijalno stanovanje dodjeljuju se odlukom Vlade, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Subvencije za socijalno stanovanje se ostvaruju:

- 1) pokrićem troškova zakupnine;
- 2) subvencioniranjem kamatnih stopa za komercijalne hipotekarne kredite odobrene korisniku za kupovinu ili izgradnju stambenog prostora;
- 3) pokrićem troškova za poboljšanje kvaliteta stambenog objekta;
- 4) pokrićem troškova unapređenja uslova stanovanja (davanjem kredita pod povoljnim uslovima, dodjelom nepovratnih sredstava i slično).

Privatno javno partnerstvo

Član 26

Privatno – javno partnerstvo u oblasti socijalnog stanovanja, uspostavlja se na osnovu ugovora zaključenog u skladu sa zakonom.

Sredstva za uspostavljanje partnerstva javnog, privatnog i neprofitnog sektora može da dodijeli Vlada, odnosno jedinica lokalne samouprave u skladu sa programima iz čl. 5 i 6 ovog zakona.

Stambeni objekti koji su izgrađeni ili kupljeni, u skladu sa ugovorom iz stava 1 ovog člana mogu se preneti u svojinu ili davati u zakup, u skladu sa ovim zakonom.



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju	
Klasifikacija propisa po oblastima i podobnostima uređivanja	oblast	podoblast
	XX Razvoj, uređenje prostora i komunalno – stambene djelatnosti	3. Komunalne djelatnosti i stanovanje (propisi o komunalnim djelatnostima, stambenim zadrugama i sl.)
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	19 Socijalna politika i zapošljavanje [05]	19.20.50 Usklađivanje nekih socijalnih propisa [05.20.50]
Ključni termini – eurovok deskriptori	- socijalno stanovanje - lokalni program socijalnog stanovanja	



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primijeno: 11. 09. 2025				
Org. jed.	Jed. u. drž.	Repr. broj	Prilog	Vrijednost
08-337/25-3884/27				

Broj: 02 – 337/ 25 - 1335/ 2

11. septembar 2025. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
Gospodin Slaven Radunović, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju

Uvaženi gospodine Radunoviću,

U vezi s Vašim dopisom br. 08 - 337/ 25 – 3884/ 24 od 11. 09. 2025. godine, u kom ste zatražili naše mišljenje o stavu da nije potrebno vršiti preliminarnu kontrolu s aspekta sprečavanja proliferacije strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike (SPSD) za *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju*, i nakon uvida u tekst Predloga Zakona, kao i osnovnog Zakona, zaključili smo da postoji potreba izmjene člana 5, kojim se predviđa izrada Programa socijalnog stanovanja. U skladu sa time, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je pristupilo izmjeni člana 5 na način da se omogućava sprovođenje projekata socijalnog stanovanja u skladu s utvrđenim javnim interesom, a ne nužno donošenje programa kao strateškog dokumenta.

U skladu sa navedenim podacima, konstatujemo da su **izmjene prihvatljive u pogledu sprečavanja proliferacije strateških dokumenata, te nemamo daljih primjedbi na tekst Predloga zakona.**

S uvažavanjem,

GENERALNI SEKRETAR VLADE

Dragoljub Nikolić





Crna Gora

Ministarstvo pravde

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 09.09.2025				
Org. en.	Podjela	Redni broj	Prilog	Vrijednost
08-337/25-3884/19				

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Broj: 01-040/25-9050/3

8. septembar 2025. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
G-din Slaven Radunović, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju

Veza: Vaš akt broj: 08-337/25-3884/12 od 3. septembra 2025. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju, koji je dostavljen aktom broj: 08-337/25-3884/12 od 3. septembra 2025. godine, zaprimljen u ovom ministarstvu dana 4. septembra 2025. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da, u okviru nadležnosti ovog ministarstva, koje se odnose na uređenje postupka pred sudovima, kao i u pogledu odredaba Predloga zakona koje regulišu pitanje sankcija i prekršajnog postupka, nemamo primjedbi na tekst Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju.

S poštovanjem,



MINISTAR

mr Bojan Božović

Dostavljeno:

- naslovu
- u spise predmeta
- a/a



Crna Gora

Ministarstvo pravde

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno:	11.09.2025				
Org. jed.	Jed. k. i. m.	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
08	-337/25	-3884/25			

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Broj: 01-040/25-9050/4

11. septembar 2025. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
G-din Slaven Radunović, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju

Veza: Vaš akt broj: 08-337/25-3884/12 od 3. septembra 2025. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je Izvještaj o preliminarnoj kontroli na rizike od korupcije (CPL obrazac) koji se odnosi na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju, koji je dostavljen aktom broj: 08-337/25-3884/12 od 3. septembra 2025. godine, zaprimljen u ovom Ministarstvu 4. septembra 2025. godine.

U skladu sa članom 4 Uputstva o preliminarnoj kontroli na rizike od korupcije („Službeni list Crne Gore“, broj 75/24), Ministarstvo pravde je dana 5. septembra 2025. godine zatražilo mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije u izradi propisa.

Dana 11. septembra 2025. godine, Agencija za sprečavanje korupcije dostavila je mišljenje broj: 04-03-2375/25-2 u kome navodi da nema primjedbi iz okvira svoje nadležnosti na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju.

Imajući u vidu navedeno, obavještavamo Vas da, u okviru nadležnosti ovog Ministarstva, nemamo primjedbi na Izvještaj o preliminarnoj kontroli na rizike od korupcije (CPL obrazac) koji se odnosi na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju.

S poštovanjem,

MINISTAR
mr Bojan Bežović

Dostavljeno:

- naslovu
- a/a
- u spise predmeta

<i>Preliminarna kontrola na rizike od korupcije</i>	
<i>Naziv propisa</i>	<i>Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju</i>
<i>Naziv organa</i>	<i>Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</i>
<i>Sektor/odsjek</i>	<i>Direktorat za stanovanje</i>
<i>Faza donošenja propisa</i>	<i>Predlog</i>
<i>1. Navedi oblast koja se uređuje propisom.</i>	<i>Socijalno stanovanje</i>
<i>2. Da li su jasno definisani subjekti zaduženi za sprovođenje propisa? Objasni.</i>	<i>Da. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, jedinice lokalnih samouprava.</i>
<i>3. Da li postoje očigledne pravne praznine, nedostaci ili odredbe u propisu koje dozvoljavaju dvosmisleno tumačenje? Objasni.</i>	<i>Predlogom zakona precizno su definisane izmjene i dopune važećeg Zakona o socijalnom stanovanju i predmetne odredbe ne sadrže nedostatke koje mogu proizvesti različita tumačenja.</i>
<i>4. Da li je propis, sa predviđenim regulatornim pretpostavkama, kreiran u cilju ostvarivanja profita ili drugih benefita za račun</i>	<i>Usvajanjem ovog Zakona ostvariće se benefit za građane Crne Gore i državljane država članica Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, kao i za članove njihovih porodica u dijelu ostvarivanja prava na socijalnog stanovanje.</i>

određenog/ih subjekta/ata? Objasni.	
5. Da li će javni funkcioner koji je na čelu organa koji je predlagač propisa imati privatni interes od efekata primjene propisa (etičke povrede)? Objasni.	Javni funkcioner koji je na čelu organa tj. ovog Ministarstva neće imati privatni interes od primijene ovog zakona.
6. Da li su u propisu predviđeni adekvatni mehanizmi za njegovo sprovođenje ili je predviđeno da će ovo pitanje biti regulisano podzakonskim aktima? Objasni.	Predlogom Zakona su predviđeni adekvatni mehanizmi za njegovo sprovođenje. Budući da se radi o izmjenama i dopunama važećeg zakonskog teksta predloženim odredbama nije predviđeno donošenje novih sprovedbenih propisa.
7. Da li su u propisu definisane vrste odgovornosti subjekata zaduženih za sprovođenje odredaba propisa? Objasni.	U važećem propisu su jasno definisane vrste odgovornosti subjekata koji su tretirani ovim Zakonom, dok predloženim izmjenama nije definisano mijenjanje vrste odgovornosti subjekata zaduženih za sprovođenje odredaba.
8. Da li su kontrolni mehanizmi definisani propisom? Objasni.	Kako je u pitanju izmjena i dopuna postojećeg zakona, ovim Predlogom zakona nijesu definisani drugi kontrolni mehanizmi.
9. Da li su predviđene sankcije za slučajeve povrede zakonskih normi? Objasni.	Kako je u pitanju izmjena i dopuna postojećeg zakona, ovim Predlogom zakona nijesu definisane sankcije za slučajeve povrede zakonskih normi.
10. Da li je u zakonu propisana jasna procedura za izricanje sankcija, tj. da li je uspostavljen mehanizam praćenja primjene, izricanja sankcija i vrste sankcija? Objasni.	Kako je u pitanju izmjena i dopuna postojećeg zakona, ovim Predlogom zakona nijesu definisane procedure za izricanje sankcije.

11. <i>Da li je propisano da je subjekt koji odlučuje o davanju prava, uvođenju ograničenja i izricanju sankcija, odvojen od subjekta koji kontroliše (nadzire) zakonitost i sprovođenje ovih odluka, tj. da li je uspostavljena adekvatna „dvostepenost“ kao mehanizam provjere i kontrole donesenih odluka? Objasni.</i>	<i>Ovim propisom nije uspostavljena adekvatna „dvostepenost“ kao mehanizam provjere i kontrole donesenih odluka.</i>
12. <i>Da li je propis bio predmet lobiranja? Objasni.</i>	<i>Propis nije bio predmet lobiranja.</i>
13. <i>Da li se propis odnosi na izmjenu izbornih mehanizama ili finansiranje političkih partija? Objasni.</i>	<i>Ne</i>
14. <i>Da li se propisom bitnije mijenja struktura javne uprave? Objasni.</i>	<i>Ne</i>
15. <i>Da li je transparentnost obezbijedena objavljivanjem poziva za javnu raspravu? Objasni.</i>	<i>Kako se ovim Predlogom zakona predlažu neznatne izmjene Zakona o socijalnom stanovanju, odnosno ne mijenja se bitno predmet zakona, niti kriterijumi za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje, odlučeno je da se za ovaj Predlog zakona ne sprovodi javna rasprava, u skladu sa odredbama Zakona o državnoj upravi.</i>
16. <i>Da li propis predviđa transparentan proces donošenja odluka? Objasni.</i>	<i>Zakonom je predviđena transparentnost u procesu odlučivanja.</i>

17. Da li propis definiše listu opravdanih slučajeva u kojima se određene odredbe ne primenjuju? Objasni.	Propis ne definiše listu opravdanih slučajeva u kojima se određene odredbe ne primenjuju.
18. Da li se u propisu definišu rokovi za administrativne postupke? Objasni.	Propisom nisu definisani posebni rokovi za administrativne postupke.
19. Da li propis uspostavlja mehanizam kontrole rizika od pojave sukoba interesa na nivou državne uprave, odnosno da li su propisom uspostavljeni mehanizmi odgovornosti koji su odvrćajući za pojavu sukoba interesa i eventualni razvoj korupcije? Objasni.	Ne postoji mogućnost pojave sukoba interesa na nivou državne uprave, nadležnosti su jasno podijeljene. Takođe, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.
20. Ostala relevantna pitanja.	

Datum i mjesto

3. septembar 2025. godine, Podgorica

Starješina

MINISTAR

Slaven Radunović





Ministarstvo
finansija

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 11.09.2025				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redn. broj	Prilog	Vrijednost
08-337	25	3884	14	26

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br. 2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Br: 05-02-041/25-30121/2

Podgorica, 11.09.2025. godine

Za: MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE, IV
proleterske brigade broj 19, Podgorica

gospodinu, Slavenu Radunoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju

Veza: Vaš akt br. 08-337/25-3884/14 od 04.09.2025. godine

Poštovani gospodine Radunoviću,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju*,
Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Uvidom u dostavljeni materijal, utvrđeno je da se predloženim izmjenama vrši usaglašavanje obaveza sa pravnom tekovinom Evropske unije, konkretno sa Direktivom 2014/54/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. godine, koja se odnosi na mjere za olakšavanje ostvarivanja prava zagantovanih radnicima u kontekstu slobode kretanja radne snage.

Pored obaveze harmonizacije sa pravnom tekovinom EU, Vlada Crne Gore ostaje posvećena pružanju podrške svim građanima u obezbjeđivanju pristupačnog stanovanja. U tom smislu, predložene izmjene i dopune Zakona o socijalnom stanovanju ocijenjene su kao neophodne za realizaciju ovog projekta, koji je zvanično proglašen projektom od javnog interesa.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

U Izvještaju o analizi uticaja propisa utvrđeno je da isti ne zahtijeva izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta države.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo finansija sa aspekta budžeta, nema primjedbi na dostavljeni *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju*.

S poštovanjem,



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? Izmjene i dopune Zakona o socijalnom stanovanju neophodno je izvršiti radi njegovog usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU i to sa Direktivom 2014/54/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. godine o mjerama za olakšavanje ostvarivanja prava zagarantovanih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika i sa Uredbom (EU) br. 492/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. aprila 2011. godine o slobodi kretanja radnika unutar Unije, kako bi se ispunilo mjerilo za Poglavlje 2. Naime, potrebno je urediti da državljani država članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, kao i članovi njihovih porodica, mogu da ostvare pravo na socijalno stanovanje pod istim uslovima kao crnogorski državljani. Socijalno stanovanje, u smislu ovog zakona, je stanovanje odgovarajućeg standarda koje se obezbjeđuje pojedincima ili domaćinstvima koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu da riješe pitanje stanovanja. Pristupačno stanovanje, u zavisnosti od visine prihoda pojedinca ili domaćinstva, podrazumijeva i mogućnost kupovine stana na otvorenom tržištu po pristupačnim/povoljnijim cijenama od tržišnih, uz obezbjeđivanje različitih vidova subvencija, ali i stanovanje kojim se obezbjeđuje stan pod zakup po cijeni ispod tržišne, a dodjeljuje se prema posebnim pravilima. Takođe, prema standardima koji se primjenjuju u zemljama EU, priuštivost vlasničkog stambenog prostora procjenjuje se kao broj prosječnih bruto godišnjih plata potrebnih da bi se mogao kupiti/platiti standardizovani novi dom površine 70 m². U Crnoj Gori potreban je ekvivalent od 10,4 prosječnih bruto zarada za kupovinu stana od 70 m². Prema podacima MONSTAT-a prosječna bruto plata za april 2025 godine je 1202 eura (znači godišnja 14.424eura) dok je prosječna cijena metra kvadratnog novoizgrađenog stambenog prostora za I kvartal tekuće godine iznosila 2158eura/m². Vlada Crne Gore je posvećena podršci svim građanima u obezbjeđivanju pristupačnog doma te su predložene dopune Zakona o socijalnom stanovanju ocijenjene kao neophodne radi pripreme i realizacije projekata rješavanja stambenih pitanja građana. Predložene izmjene i dopune Zakona o socijalnom stanovanju imaju za cilj efikasnije sprovođenje projekata socijalnog stanovanja te uklanjanja nedoumica pri primjeni. Predložen je način i postupak utvrđivanja javnog interesa u realizaciji projekata socijalnog stanovanja, ali i definisane odredbe koje preciziraju način učešća države i jedinica lokalne samouprave pri realizaciji projekata socijalnog stanovanja.	
2. Ciljevi - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. Cilj izmjena i dopuna ovog Zakona je njegovo usklađivanje sa pravnom tekovinom EU, kao i unaprijeđenje odredbi koje se tiču mogućnosti sprovođenja projekata socijalnog stanovanja uz podršku države i jedinica lokalne samouprave. Usvajanje ovog propisa predstavlja preduslov za efikasnije sprovođenje projekata socijalnog stanovanja.	
3. Opcije - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju?	

„Status quo“ opcija nije prihvatljiva prvenstveno zbog obaveze usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU, konkretno Poglavljen 2. Pored obaveze usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU, Vlada Crne Gore je posvećena podršci svim građanima u obezbjeđivanju pristupačnog doma, te su predložene izmjene dopune Zakona o socijalnom stanovanju ocijenjene kao neophodne radi realizacije projekata koje imaju za cilj rješavanje pitanja stanovanja za građane Crne Gore uz podršku države i/ili jedinice lokalne samouprave.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Donošenje ovog propisa će imati značajan uticaj na građane Crne Gore jer će se ukloniti nedoumice i nepreciznosti u primjeni zakona na osnovu kojeg se realizuju projekti socijalnog stanovanja.

Nijesu prepoznati negativni uticaji ovog propisa na građane i privredu.

U tržišnoj ekonomiji pristupačnost stanovanja direktno proporcionalna ekonomiji pojedinca, a uloga države je stvaranje stabilnog okruženja koje će omogućiti domaćinstvima da kupe stan koji odgovara njihovim prihodima, kao i da podržava mobilnost radne snage korišćenjem postojećeg stambenog fonda bez pretjeranog pritiska na stambenu izgradnju.

U svakom društvu postoje grupe stanovništva koje zbog komercijalnog karaktera stana nijesu u mogućnosti da same obezbijede adekvatan smještaj, pa je neophodno da država stvori i odgovarajuće uslove posebno za stanovanje ugroženih grupa stanovništva. Stambene potrebe ovih grupa ne mogu se zadovoljiti bez intervencija države i drugih aktera na stambenom tržištu.

Projekti socijalnog stanovanja odnosno izgradnje stambenih objekata imaju direktan uticaj pozitivan na razvoj privrede u oblasti građevinarstva, konkretno oblasti stanogradnje.

Stan je nepokretno dobro velike vrijednosti i trajnosti, koje u fazi izgradnje podstiče proizvodnju i zapošljavanje a u fazi eksploatacije doprinosi većoj efikasnosti rada stvaranjem boljih uslova života i osjećaja životnog zadovoljstva i sreće kod ljudi.

Donošenjem ovog propisa neće se stvoriti troškovi građanima i privredi.

Donošenjem ovog propisa neće se stvoriti administrativna opterećenja i biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju ovog propisa nije potrebno obezbjeđivati dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.

Sredstva za realizaciju projekata socijalnog stanovanja, odnosno podrške rješavanja stambenih potreba građana kontinuirano se izdvajaju i realizuju kroz Budžet, u zavisnosti od faze i zrelosti planiranih projekata.

Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze.

Implementacijom propisa se neće ostvariti direktan prihod za budžet Crne Gore.

Nisu postojale sugestije Ministarstva finansija na predlog propisa.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Nije korišćena eksterna ekspertiza.

Članom 52 stav 2 Zakona o državnoj upravi propisani su izuzetni slučajevi kada nije obavezno sprovođenje javne rasprave u pripremi zakona, i to: 1) kad se zakonom, odnosno strategijom uređuju pitanja iz oblasti odbrane i bezbjednosti i godišnjeg budžeta; 2) u vanrednim, hitnim ili nepredvidljivim okolnostima; 3) kod manjih izmjena zakona kojima se bitno drukčije ne uređuje neko pitanje.

Kako se ovim Predlogom zakona predlažu neznatne izmjene Zakona o socijalnom stanovanju, odnosno ne mijenja se bitno predmet zakona, niti kriterijumi za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje, odlučeno je da se za ovaj Predlog zakona ne sprovodi javna rasprava.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nema potencijalnih prepreka za implementaciju ovog propisa.

U junu tekuće godine Vlada CG usvojila je Strategiju stambene politike CG do 2034. godine sa Akcionim planom 2025-2026. Jedan od strateških ciljeva je Povećanje dostupnosti pristupačnog stanovanja, a ispunjenje ovog cilja obezbijediće se kroz izgradnju i podsticanje izgradnje pristupačnog stanovanja, ali i uvođenjem subvencija i olakšica za rješavanje stambenog pitanja. Glavni indikator ispunjenja ciljeva je stepen realizacije ciljeva Strategije odnosno aktivnosti predviđenih Akcionim planom koje su indikovane brojem realizovanih projekata socijalnog stanovanja i brojem građana koji budu riješili stambeno pitanje.

Za monitoring i evaluaciju primjene propisa zaduženo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Podgorica, 11. septembar 2025. godine

Kontakt osoba:

Radmila Lainović, VD generalne direktorice Direktorata za stanovanje





Crna Gora

Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301

www.gov.me/mep

Pisarnica Ministarstva prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primjeno:	11.09.2025.			
Org. jed.	Jed. klas. izm.	Repr. broj	Prilog	Vrijednost
08-337/25-3884/23				

Br: 04/4-907/25-2838/2

9. septembar 2025.

Za: MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

ministru Slavenu Radunoviću

Veza: Dopis br: 08-337/25-3884/18

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 08-337/25-3884/18 od 9. septembra 2025. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju** s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22, 121/23 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

Ministarstvo evropskih poslova ističe kompleksnost i obimnost materije koju uređuje predmetni propisi i ukazuje da je ostavljen kratak rok Ministarstvu za finalizaciju obrasca u saradnji sa obrađivačem.

S poštovanjem,

Maida Gorčević
MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MDUP-IU/PZ/25/03
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju	
- na engleskom jeziku	Proposal of the Law on Amendments to the Social Housing Law	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	
- Sektor/odsjek	Direktorat za stanovanje	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Radmila Lainović, VD generalne direktorice Direktorata za stanovanje tel. 020/446-202; e-mail: radmila.lainovic@mdup.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Radmila Lainović, VD generalne direktorice Direktorata za stanovanje tel. 020/446-202; e-mail: radmila.lainovic@mdup.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
☐	ispunjava u potpunosti	
☐	djelimično ispunjava	
☐	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	PPCG 2025-2026	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju nije predviđeno Programom Pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
/		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32014L0054		
Direktiva 2014/54/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 16. aprila 2014. godine o mjerama za olakšavanje ostvarivanja prava zagaranтованих radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika / Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers (OJ L 128, 30.4.2014.)		
Potpuno usklađeno / Fully harmonized		
32011R0492		

Regulativa (EU) br. 492/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. aprila 2011. godine o slobodi kretanja radnika unutar Unije / Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union (OJ L 141, 27.5.2011.)

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

/

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

/

/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvor prava EU preveden je na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju nije preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / ministarka evropskih poslova

Datum:

Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacarta/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacarta/predloga propisa na Vladi		
MDUP-TU/PZ/25/03		MDUP-IU/PZ/25/03		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. o mjerama za olakšavanje ostvarivanja prava koja su radnicima priznata u kontekstu slobode kretanja radnika - 32014L0054				
Regulativa(EU) br. 492/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. aprila 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (kodifikacija) – 32011R0492				
3. Naziv nacarta/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju		Proposal for the Law on Amendments to the Social Housing Law		
4. Usklađenost nacarta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 32014L0054				
Član 1 Predmet	Član 1			
Ovom direktivom utvrđuju se odredbe koje olakšavaju ujednačenu primjenu i sprovođenje u praksi prava dodijeljenih članom 45 UFEU i čl. 1 do 10 Regulative (EU) br. 492/2011. Ova direktiva primjenjuje se na građane Unije koji ostvaruju ta prava i članove njihovih porodica (u daljem tekstu: radnici Unije i članovi njihovih porodica).	U Zakonu o socijalnom stanovanju („Službeni list CG“, br. 35/13 i 84/24), u članu 3 stav 3 mijenja se i glasi: „Pravo iz stava 1 ovog člana mogu da ostvare i državljani država članica Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, kao i članovi njihovih porodica, pod istim uslovima kao i crnogorski državljani.“	Potpuno usklađeno	Materija uređena članom 3 Zakona o socijalnom stanovanju ("Službeni list Crne Gore", br. 35/13)	

Član 2 Područje primjene 1. Ova direktiva primjenjuje se na sljedeća pitanja, kako je navedeno u čl. 1 do 10 Regulative (EU) br. 492/2011, u oblasti slobode kretanja radnika: (a) pristup zapošljavanju; (b) uslovi zapošljavanja i rada, naročito u pogledu naknada za rad, otpuštanja, zdravlja i bezbjednosti na radu i, ukoliko radnici Unije postanu nezaposleni, vraćanja na rad ili ponovnog zapošljavanja; (c) pristup socijalnim i poreskim pogodnostima; (d) članstvo u sindikatima i prihvatljivost za učešće u predstavničkim tijelima radnika; (e) pristup osposobljavanju; (f) pristup stanovanju; (g) pristup obrazovanju, odrađivanju pripravničkog staža i stručnom osposobljavanju za djecu radnika Unije; (h) pomoć koju pružaju zavodi za zapošljavanje. 2. Područje primjene ove direktive isto je kao područje primjene Regulative (EU) br. 492/2011.		Potpuno usklađeno		
Član 3 Zaštita prava 1. Države članice osiguravaju da, nakon mogućeg obraćanja drugim nadležnim organima uključujući, kada to smatraju primjerenim, postupci mirenja, sudski postupci, za ispunjavanje obaveza na osnovu člana 45 UFEU i čl. 1 do 10 Regulative (EU) br. 492/2011, budu dostupni svim radnicima Unije i članovima njihovih porodica koji smatraju da su trpjeli ili trpe zbog neopravdanih ograničenja i prepreka u svom pravu na slobodno kretanje ili koji se smatraju oštećenim jer načelo jednakog postupanja nije primijenjeno u odnosu na njih, čak i nakon što je prestao odnos u kojem je navodno postojalo ograničenje i prepreka ili diskriminacija.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija propisana Zakonom o radu "Službeni list CG", br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21, 145/21, 77/24, i 86/24.	

2. Države članice osiguravaju da udruženja, organizacije, uključujući socijalne partnere, ili drugi pravni subjekti, koji, u skladu sa kriterijumima utvrđenim u njihovom nacionalnom pravu, praksi ili kolektivnim ugovorima, imaju legitimni interes u osiguravanju usklađenosti sa ovom direktivom, mogu da učestvuju, bilo u ime ili kao podrška radnicima Unije i članovima njihovih porodica, uz njihov pristanak, u svim sudskim i/ili upravnim postupcima predviđenim za ostvarivanje prava iz člana 1. 3. Stav 2 primjenjuje se ne dovodeći u pitanje druge nadležnosti i kolektivna prava socijalnih partnera, predstavnika radnika i poslodavaca, po potrebi, uključujući pravo na djelovanje u ime kolektivnog interesa, u okviru nacionalnog prava ili prakse. 4. Stav 2 primjenjuje se ne dovodeći u pitanje nacionalna pravila postupka u vezi sa zastupanjem i odbranom u sudskim postupcima. 5. St. 1 i 2 ovog člana primjenjuju se ne dovodeći u pitanje nacionalna pravila o rokovima za ostvarivanje prava iz člana 1. Međutim, ti nacionalni rokovi ne smiju da učine ostvarivanje tih prava praktično nemogućim ili izuzetno teškim. 6. Države članice uvode u svoje nacionalne pravne sisteme mjere koje su potrebne za zaštitu radnika Unije od svakog nepovoljnog postupanja ili nepovoljnih posljedica koji su reakcija na pritužbu ili postupak čiji je cilj osiguranje poštovanja prava iz člana 1.				
Član 4 Tijela za promovisanje jednakog postupanja i podrške radnicima Unije i članovima njihovih porodica 1. Svaka država članica imenuje jednu ili više struktura ili tijela (u daljem tekstu: tijela) za promovisanje, analizu, praćenje i davanje podrške jednakom postupanju prema radnicima Unije				

i članovima njihovih porodica bez diskriminacije po osnovu državljanstva, neopravdanih ograničenja ili prepreka njihovom pravu na slobodno kretanje i preduzima potrebne mjere za pravilno funkcionisanje takvih tijela. Ta tijela mogu da budu dio postojećih tijela na nacionalnom nivou koja imaju slične ciljeve. 2. Države članice osiguravaju da nadležnosti tih tijela obuhvataju: (a) pružanje ili osiguravanje pružanja nezavisne pravne i/ili druge pomoći radnicima Unije i članovima njihovih porodica, ne dovodeći u pitanje njihova prava i prava udruženja, organizacija i drugih pravnih subjekata iz člana 3; (b) djelovanje kao kontakt tačka vis-à-vis ekvivalentnih kontakt tačaka u drugim državama članicama u cilju ostvarivanja saradnje i razmjene relevantnih informacija; (c) sprovođenje ili naručivanje nezavisnih istraživanja i analiza u vezi sa neopravdanim ograničenjima i preprekama pravu na slobodno kretanje, ili diskriminacijom po osnovu državljanstva, radnika Unije i članova njihovih porodica; (d) osiguravanje objavljivanja nezavisnih izvještaja i izrada preporuka o bilo kojem pitanju u vezi sa takvim ograničenjima i preprekama ili diskriminacijom; (e) objavljivanje relevantnih informacija o primjeni pravila Unije o slobodnom kretanju radnika na nacionalnom nivou. U odnosu na podstav 1 tačka (a), kada tijela pružaju pomoć u pravnim postupcima, ta pomoć je besplatna za lica koja nemaju dovoljno sredstava, u skladu sa nacionalnim pravom ili praksom. 3. Države članice dostaviće Komisiji imena i kontakt podatke kontakt tačaka i sve ažurirane informacije ili promjene u vezi sa njima. Komisija vodi spisak svih kontakt tačaka i stavlja ga na raspolaganje državama članicama. 4. Države članice osiguravaju da su postojeća ili novoosnovana tijela upoznata sa postojećim službama informisanja i podrške	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona
--	----------------------------------	--	--

na nivou Unije, kao što su “Tvoja Evropa”, SOLVIT, EURES, Evropska preduzetnička mreža i jedinstvene kontakt tačke, i da mogu da sarađuju sa njima i imaju koristi od njih. 5. Kada se zadaci iz stava 2 ne dodjeljuju samo jednom tijelu, države članice osiguravaju da ti zadaci budu adekvatno koordinirani.				
Član 5 Dijalog Države članice promovišu dijalog sa socijalnim partnerima i relevantnim nevladinim organizacijama koje, u skladu sa nacionalnim pravom ili praksom, imaju legitimni interes u doprinosu borbi protiv neopravdanih ograničenja i prepreka pravu na slobodno kretanje, i diskriminacije po osnovu državljanstva, radnika Unije i članova njihovih porodica u cilju promovisanja načela jednakog postupanja.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
Član 6 Pristup informacijama i njihovo širenje 1. Države članice osiguravaju da se zainteresovana lica na njihovoj teritoriji, naročito radnici i poslodavci u Uniji, svim odgovarajućim sredstvima upoznaju sa odredbama donesenim u skladu sa ovom direktivom i čl. 1 do 10 Regulative (EU) br. 492/2011. 2. Države članice pružaju, na više službenih jezika institucija Unije, jasne, besplatne, lako dostupne, sveobuhvatne i ažurirane informacije o pravima garantovanim pravom Unije u vezi sa slobodnim kretanjem radnika. Te informacije treba da budu lako dostupne i putem portala “Tvoja Evropa” i EURES.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
Član 7 Minimalni zahtjevi 1. Države članice mogu da uvedu ili zadrže odredbe koje su povoljnije za zaštitu načela jednakog postupanja od onih navedenih u ovoj direktivi.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	

2. Države članice mogu da predvide da nadležnosti tijela iz člana 4 ove direktive za promovisanje, analizu, praćenje i davanje podrške jednakom postupanju prema radnicima Unije i članovima njihovih porodica bez diskriminacije po osnovu državljanstva obuhvataju i pravo na jednako postupanje bez diskriminacije po osnovu državljanstva svih građana Unije koji ostvaruju svoje pravo na slobodno kretanje i članova njihovih porodica, u skladu sa članom 21 UFEU i Direktivom 2004/38/EZ. 3. Sprovođenje ove direktive ni pod kakvim okolnostima ne smije biti dovoljan razlog za smanjenje nivoa zaštite radnika Unije i članova njihovih porodica, u oblastima na koje se primjenjuje, ne dovodeći u pitanje pravo država članica da na promjene stanja odgovore donošenjem zakona i drugih propisa koji se razlikuju od onih koji su na snazi dana 20. maja 2014. godine, pod uslovom da su u skladu sa ovom direktivom.				
Član 8 Prenošenje 1. Države članice donijeće zakone i druge propise neophodne za usklađivanje sa ovom direktivom do 21. maja 2016. godine. Države članice će odmah dostaviti Komisiji tekst tih mjera. Kada države članice donesu ove mjere, te mjere sadržaće pozivanje na ovu direktivu ili se takvo pozivanje navodi prilikom njihovog službenog objavljivanja. Načine tog pozivanja utvrdiće države članice. 2. Države članice dostaviće Komisiji tekst glavnih odredaba domaćeg prava, koje donesu u oblasti na koju se odnosi ova direktiva.	Član 1 U Zakonu o socijalnom stanovanju („Službeni list CG“, br. 35/13 i 84/24), u članu 3 stav 3 mijenja se i glasi: „Pravo iz stava 1 ovog člana mogu da ostvare i državljani država članica Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, kao i članovi njihovih porodica, pod istim uslovima kao i crnogorski državljani.“ Član 7 Odredba člana 3 stav 3 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	Potpuno usklađeno		
Član 9 Izveštaj	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		

Do 21. novembra 2018. godine, Komisija će dostaviti izvještaj Evropskom parlamentu, Savjetu i Evropskom ekonomsko-socijalnom komitetu o sprovođenju ove direktive, u cilju predlaganja, po potrebi, neophodnih izmjena.				
Član 10 Stupanje na snagu Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana nakon objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 11 Adresati Ova Direktiva je upućena državama članicama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta 32011R0492				
POGLAVLJE 1 ZAPOŠLJAVANJE, JEDNAKO POSTUPANJE I PORODICE RADNIKA ODJELJAK 1 Pravo na zapošljavanje Član 1 Svaki državljanin države članice, bez obzira na mjesto prebivališta, ima pravo da zasnjuje radni odnos i obavlja radnu djelatnost na teritoriji druge države članice, u skladu sa odredbama propisanim zakonom, propisima ili administrativnim aktima koji regulišu zapošljavanje državljana te države. Naročito, ima pravo da prihvati dostupno zaposlenje na teritoriji druge države članice pod istim uslovima i s istim prioritetom kao i državljani te države.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
Član 2	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet	

Svaki državljanin države članice i svaki poslodavac koji obavlja djelatnost na teritoriji države članice može razmjenjivati prijave i ponude za posao, zaključivati i izvršavati ugovore o radu u skladu sa važećim zakonskim, regulatornim ili administrativnim propisima, bez ikakve diskriminacije koja bi iz toga proizlazila.			regulisanja ovog zakona	
Član 3 1. U skladu s ovom Uredbom, odredbe propisane zakonom, propisima, administrativnim aktima ili administrativnom praksom države članice neće se primjenjivati: (a) ako ograničavaju prijave i ponude za zaposlenje, pravo stranih državljana da zasnuju i obavljaju radni odnos ili ih podvrgavaju uslovima koji se ne primjenjuju na njihove sopstvene državljane; ili (b) ako, iako se formalno primjenjuju bez obzira na nacionalnost, njihov isključivi ili glavni cilj ili efekat jeste sprečavanje državljana drugih država članica da pristupe ponuđenom zaposlenju. Prva alineja ovog stava ne odnosi se na uslove u vezi sa znanjem jezika koji su neophodni zbog prirode radnog mjesta koje se popunjava. 2. Među odredbama ili praksama države članice iz prve alineje stava 1 naročito se ubrajaju one koje: (a) propisuju poseban postupak zapošljavanja za strane državljane; (b) ograničavaju ili sužavaju oglašavanje slobodnih radnih mjesta u štampi ili bilo kojem drugom mediju, ili ga podvrgavaju uslovima drugačijim od onih koji važe za poslodavce koji obavljaju djelatnost na teritoriji te države članice; (c) uslovljavaju pravo na zaposlenje obavezom registracije u zavodima za zapošljavanje ili otežavaju zapošljavanje pojedinačnih radnika kada su u pitanju osobe koje nemaju prebivalište na teritoriji te države.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
Član 4				

Odredbe propisane zakonom, propisima ili administrativnim aktima država članica koje ograničavaju broj ili procenat zapošljavanja stranih državljana u bilo kojem preduzeću, oblasti djelatnosti ili regionu, ili na nacionalnom nivou, ne primjenjuju se na državljane drugih država članica. Kada je u državi članici dodjeljivanje bilo kakvih beneficija preduzećima uslovljeno minimalnim procentom zaposlenih domaćih radnika, državljani drugih država članica biće računati kao domaći radnici, u skladu sa Direktivom 2005/36/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. o priznavanju profesionalnih kvalifikacija.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
Član 5 Državljanin države članice koji traži zaposlenje na teritoriji druge države članice imaće istu pomoć kao i ona koja se pruža državljanima te države članice koji traže zaposlenje.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
Član 6 1. Zapošljavanje i angažovanje državljanina jedne države članice za radno mjesto u drugoj državi članici neće zavisiti od medicinskih, profesionalnih ili drugih kriterijuma koji su diskriminatorski na osnovu nacionalnosti u poređenju sa onima koji se primenjuju na državljane druge države članice koji žele da obavljaju istu djelatnost. 2. Državljanin koji ima ponudu od poslodavca u državi članici koja nije država njegove nacionalnosti, može biti obavezan da polaže stručni ispit, ako poslodavac to izričito zahtijeva prilikom davanja ponude za zaposlenje.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
ODJELJAK 2 Zapošljavanje i jednakost tretmana Član 7	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	

1. Radnik koji je državljanin države članice ne može biti tretiran drugačije na teritoriji druge države članice zbog svoje nacionalnosti u pogledu bilo kojih uslova zapošljavanja i rada, naročito što se tiče nadoknade, otkaza, i, ukoliko postane nezaposlen, ponovnog zapošljavanja ili ponovnog angažovanja. 2. On će uživati iste socijalne i poreske beneficije kao i domaći radnici. 3. On će, takođe, na temelju istog prava i pod istim uslovima kao i domaći radnici, imati pristup obuci u strukovnim školama i centrima za prekvalifikaciju. 4. Svaka odredba kolektivnog ili individualnog ugovora ili bilo kojeg drugog kolektivnog propisa koji se odnosi na pravo na zapošljavanje, nadoknadu i druge uslove rada ili otkaza biće ništavna i bez dejstva ukoliko postavlja ili odobrava diskriminatorske uslove u pogledu radnika koji su državljani drugih država članica.				
Član 8 Radnik koji je državljanin države članice i koji je zaposlen na teritoriji druge države članice uživa jednak tretman u pogledu članstva u sindikatima i ostvarivanja prava koja su vezana za članstvo, uključujući pravo da bira i bude biran za administrativne ili menadžerske funkcije u sindikatu. Može biti isključen iz učešća u upravljanju organima koji su regulisani javnim pravom i iz obavljanja funkcija koje podliježu javnom pravu. Pored toga, ima pravo da bude izabran za predstavničke organe radnika u preduzeću. Prvi stav ovog člana ne utiče na zakone ili propise u određenim državama članicama koji dodjeljuju šira prava radnicima koji dolaze iz drugih država članica.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
Član 9	Navesti tekst izmjena člana 3 i 9	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 8 i	

1. Radnik koji je državljanin države članice i koji je zaposlen na teritoriji druge države članice uživa sva prava i beneficije koje imaju domaći radnici u pogledu stanovanja, uključujući pravo na vlasništvo nad stanom koji mu je potreban. 2. Radnik iz stava 1 može, sa istim pravom kao i domaći radnici, prijaviti svoje ime na liste za stanovanje u regionu u kojem je zaposlen, ukoliko takve liste postoje, i uživati od toga proizašle beneficije i prioritet. Ako je radnikova porodica ostala u zemlji iz koje je došao, u tu se svrhu smatra da i ona boravi u navedenom regionu, kada domaći radnici imaju korist od slične pretpostavke.			11 Zakona o socijalnom stanovanju ("Službeni list Crne Gore", br. 35/13)	
ODJELJAK 3 Porodice radnika Član 10 Djeca državljanina države članice koji je ili je bio zaposlen na teritoriji druge države članice biće primljena na opšte obrazovne, zanatske i stručno- -obrazovne kurseve te države pod istim uslovima kao i državljani te države, ukoliko takva djeca borave na njoj teritoriji. Države članice treba da podstiču sve napore kako bi omogućile da ta djeca pohađaju ove kurseve pod najboljim mogućim uslovima.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
POGLAVLJE II RASPISIVANJE SLOBODNIH RADNIH MJESTA I PRIJAVE ZA ZAPOSŁJAVANJE ODJELJAK 1 Saradnja između država članica i sa Komisijom Član 11 1. Države članice ili Komisija pokrenuće ili zajednički sprovedi bilo koju studiju o zapošljavanju ili nezaposlenosti koju smatraju potrebnom za slobodu kretanja radnika unutar Unije.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	

Centralne službe za zapošljavanje država članica sarađivaće usko jedna s drugom i sa Komisijom u cilju zajedničkog djelovanja u vezi sa raspisivanjem slobodnih radnih mjesta i prijavama za zapošljavanje unutar Unije, kao i sa ciljem raspoređivanja radnika na radna mesta. 2. U tom cilju, države članice će odrediti specijalizovane službe kojima će biti povjereno organizovanje rada u oblastima navedenim u drugom stavu stava 1 i saradnja sa drugim državama članicama i odeljenjima Komisije. Države članice će obavijestiti Komisiju o bilo kojim promjenama u imenovanju tih službi, a Komisija će objaviti detalje u Službenom listu Evropske unije radi informisanja.				
Član 12 1. Države članice će Komisiji slati informacije o problemima koji nastaju u vezi sa slobodom kretanja i zapošljavanjem radnika, kao i podatke o stanju i razvoju zapošljavanja. 2. Komisija će, uzimajući u najvećoj mjeri u obzir mišljenje tehničkog komiteta navedenog u članu 29 („Tehnički komitet”), utvrditi način na koji će se informacije iz stava 1 ovog člana sastavljati. 3. U skladu sa postupkom koji utvrdi Komisija, uzimajući u najvećoj mjeri u obzir mišljenje Tehničkog komiteta, specijalizovane službe svake države članice će slati specijalizovanim službama drugih država članica i Evropskoj koordinacionoj kancelariji iz člana 18 informacije o uslovima života i rada, kao i o stanju tržišta rada, koje mogu biti od pomoći radnicima iz drugih država članica. Takve informacije će se redovno ažurirati. Specijalizovane službe drugih država članica obezbijediće široku publikaciju tih informacija, naročito njihovim distribuisanjem odgovarajućim službama za zapošljavanje i svim pogodnim sredstvima komunikacije kako bi se informisali pogođeni radnici.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	

ODJELJAK 2 Mehanizmi za raspisivanje slobodnih radnih mjesta Član 13 1. Specijalizovane službe svake države članice redovno će slati specijalizovanim službama drugih država članica i Evropskoj koordinacionoj kancelariji iz člana 18: (a) detalje o slobodnim radnim mjestima koja bi mogla biti popunjena državljanima drugih država članica; (b) detalje o slobodnim radnim mjestima namijenjenim trećim zemljama; (c) detalje o prijavama za zapošljavanje onih koji su formalno izrazili želju da rade u drugoj državi članici; (d) informacije, po regionima i po oblastima djelatnosti, o prijavama onih koji su se izjasnili da su zaista spremni da prihvate zaposlenje u drugoj zemlji. Specijalizovana služba svake države članice proslijediće ove informacije odgovarajućim službama za zapošljavanje i agencijama što je prije moguće. 2. Detalji o slobodnim radnim mjestima i prijavama iz stava 1. biće distribuirani prema uniformnom sistemu koji će uspostaviti Evropska koordinaciona kancelarija iz člana 18 u saradnji sa Tehničkim komitetom. Ovaj sistem može biti prilagođen ako bude potrebno.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
Član 14 1. Svako slobodno radno mjesto u smislu člana 13, koje je saopšteno službama za zapošljavanje države članice, biće obaviješteno i obrađeno od strane nadležnih službi za zapošljavanje drugih zainteresovanih država članica. Te službe će proslijediti službama prve države članice detalje o odgovarajućim prijavama.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	

2. Na prijave za zapošljavanje iz tačke (c) prvog stava člana 13(1), relevantne službe država članica odgovoriće u razumnom roku, koji ne prelazi 1 mesec. 3. Službe za zapošljavanje će radnicima koji su državljani država članica dodijeliti istu prioritetnost koju relevantne mjere dodjeljuju domaćim radnicima u odnosu na radnike iz trećih zemalja.				
Član 15 1. Odredbe člana 14 sprovode specijalizovane službe. Međutim, ukoliko su od strane centralnih službi autorizovane, organizacija službi za zapošljavanje države članice i tehnike zapošljavanja omogućavaju: (a) Regionalne službe za zapošljavanje država članica će: (i) Na osnovu informacija iz člana 13, na koje će biti preduzete odgovarajuće mjere, direktno spajati i razrešavati slobodna radna mjesta i prijave za zapošljavanje; (ii) Uspostavljati direktne veze za razrešavanje: — slobodnih radnih mjesta koja su ponuđena određenom radniku, — pojedinačnih prijava za zapošljavanje poslatih specifičnoj službi za zapošljavanje ili poslodavcu koji obavlja svoju djelatnost u području koje pokriva ta služba, — kada se operacije razrešavanja odnose na sezonske radnike koji moraju biti regrutovani što je prije moguće; (b) Službe koje su teritorijalno odgovorne za pogranična područja dvije ili više država članica redovno će razmjenjivati podatke koji se odnose na slobodna radna mjesta i prijave za zapošljavanje u njihovom području i, djelujući u skladu sa svojim dogovorima sa drugim službama za zapošljavanje u njihovim zemljama, direktno spajati i razrešavati slobodna radna mjesta i prijave za zapošljavanje. Ako bude potrebno, službe koje su teritorijalno odgovorne za pogranična područja takođe će uspostaviti saradničke i servisne strukture kako bi obezbijedile:	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	

— korisnicima što je moguće više praktičnih informacija o različitim aspektima mobilnosti, i — menadžmentu i radnoj, socijalnoj službi (posebno javnoj, privatnoj ili onoj od javnog interesa) i svim institucijama koje su uključene, okvir koordiniranih mjera koje se odnose na mobilnost, (c) Zvanične službe za zapošljavanje koje se specijalizuju za određene profesije ili specifične kategorije lica direktno će sarađivati međusobno. 2. Zainteresovane države članice će Komisiji proslijediti listu, zajednički sastavljenu, službi iz stava 1, a Komisija će objaviti ovu listu radi informisanja, kao i svaku izmjenu iste, u Službenom listu Evropske unije.				
Član 16 Usvajanje procedura za zapošljavanje, kako ih primjenjuju organi koji su predviđeni sporazumima zaključenim između dvije ili više država članica, neće biti obavezno.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
ODJELJAK 3 Mjere za kontrolisanje ravnoteže na tržištu rada Član 17 1. Na osnovu izveštaja Komisije, koji je sastavljen od informacija koje su obezbijedile države članice, one i Komisija će barem jednom godišnje zajednički analizirati rezultate aranžmana Unije u vezi sa slobodnim radnim mjestima i prijavama. 2. Države članice će zajedno sa Komisijom razmotriti sve mogućnosti davanja prednosti državljanima država članica prilikom popunjavanja radnih mjesta, kako bi postigle ravnotežu između slobodnih radnih mjesta i prijava za zapošljavanje unutar Unije. One će usvojiti sve neophodne mjere u tu svrhu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

3. Svake 2 godine Komisija će podnijeti izvještaj Evropskom parlamentu, Savjetu i Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu o sprovođenju Drugog poglavlja, sažimajući potrebne informacije i podatke dobijene iz sprovedenih studija i istraživanja, kao i naglašavajući sve korisne tačke u vezi sa razvojem tržišta rada Unije.				
ODJELJAK 4 Evropska koordinaciona kancelarija Član 18 Evropska kancelarija za koordinaciju rešavanja slobodnih radnih mjesta i prijava za zapošljavanje („Evropska koordinaciona kancelarija“), koja je osnovana unutar Komisije, imaće opšti zadatak promocije rešavanja slobodnih radnih mjesta na nivou Unije. Biće odgovorna, naročito, za sve tehničke zadatke u ovom području koji su, prema odredbama ove Uredbe, dodijeljeni Komisiji, a posebno za pomoć nacionalnim službama za zapošljavanje. Ona će sažimati informacije iz članova 12 i 13 i podatke koji proizlaze iz studija i istraživanja sprovedenih u skladu sa članom 11, kako bi otkrila sve korisne činjenice o predviđenim razvojnim trendovima na tržištu rada Unije; takve činjenice će biti saopštene specijalizovanim službama država članica, Savjetodavnom komitetu iz člana 21 i Tehničkom komitetu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		
Član 19 1. Evropska koordinaciona kancelarija biće odgovorna, naročito, za: (a) koordinaciju praktičnih mjera neophodnih za rešavanje slobodnih radnih mjesta na nivou Unije i za analizu rezultirajućih kretanja radnika; (b) doprinos tim ciljevima implementiranjem, u saradnji sa Tehničkim komitetom, zajedničkih metoda djelovanja na administrativnom i tehničkom nivou; (c) sprovođenje, kada nastane posebna potreba, i u dogovoru sa specijalizovanim službama, spajanja slobodnih radnih	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		

mjesta i prijava za zapošljavanje kako bi ih te specijalizovane službe razriješile. Ona će saopštiti specijalizovanim službama slobodna radna mjesta i prijave za zapošljavanje koje su direktno upućene Komisiji, i biće obaviještena o preduzetim mjerama u vezi sa njima.				
Član 20 Komisija može, u dogovoru sa nadležnim organom svake države članice, i u skladu sa uslovima i procedurama koje će odrediti na osnovu mišljenja Tehničkog komiteta, organizovati posjete i zadatke za službenike drugih država članica, kao i napredne programe za specijalizovano osoblje.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
POGLAVLJE III Komiteti za obezbjeđivanje bliske saradnje između država članica u pitanjima koja se odnose na slobodu kretanja radnika i njihovog zapošljavanja ODJELJAK 1 Savjetodavni komitet Član 21 Savjetodavni komitet biće odgovoran za pomoć Komisiji u razmatranju svih pitanja koja proizlaze iz primjene Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i mjera preduzetih u njegovom okviru, u pitanjima koja se odnose na slobodu kretanja radnika i njihovo zapošljavanje.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		
Član 22 Savjetodavni komitet će biti odgovoran, naročito, za: (a) razmatranje problema u vezi sa slobodom kretanja i zapošljavanjem u okviru nacionalnih politika radne snage, s ciljem koordinacije politika zapošljavanja država članica na nivou Unije, čime će doprinijeti razvoju ekonomija i poboljšanju ravnoteže na tržištu rada; (b) izradu opšte studije o efektima primjene ove Uredbe i svih dopunskih mjera;	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		

(c) podnošenje Komisiji obrazloženih predloga za izmjene ove Uredbe; (d) davanje, bilo na zahtjev Komisije ili po sopstvenoj inicijativi, obrazloženih mišljenja o opštim pitanjima ili pitanjima principa, naročito o razmjeni informacija u vezi sa razvojem tržišta rada, o kretanju radnika između država članica, o programima ili mjerama za razvoj profesionalnog savjetovanja i stručnog obrazovanja koje mogu povećati mogućnosti slobode kretanja i zapošljavanja, kao i o svim oblicima pomoći radnicima i njihovim porodicama, uključujući socijalnu pomoć i stanovanje radnika.				
Član 23 1. Savjetodavni komitet će se sastojati od šest članova za svaku državu članicu, od kojih će dva predstavljati Vladu, dva sindikate i dva udruženja poslodavaca. 2. Za svaku od kategorija navedenih u stavu 1, svaka država članica će imenovati po jednog zamjenika člana. 3. Mandat članova i njihovih zamjenika traje 2 godine. Njihova imenovanja su obnovljiva. Po isteku njihovog mandata, članovi i njihovi zamjenici ostaju na funkciji dok ne budu zamijenjeni ili dok se njihova imenovanja ne obnove.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		
Član 24 Članove Savjetodavnog komiteta i njihove zamjenike imenuje Savjet, koji će nastojati, prilikom izbora predstavnika sindikata i udruženja poslodavaca, da postigne odgovarajuće predstavljanje različitih ekonomskih sektora na Komitetu. Spisak članova i njihovih zamjenika biće objavljen od strane Savjeta u Službenom listu Evropske unije radi informisanja.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		
Član 25	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		

Savjetodavni komitet će biti predsjedavan od strane člana Komisije ili njegovog predstavnika. Predsjednik neće imati pravo glasa. Komitet će se sastajati najmanje dva puta godišnje. Sastanke će sazivati njegov predsjednik, bilo po sopstvenoj inicijativi, bilo na zahtjev najmanje jedne trećine članova. Sekretarijat za Komitet obezbjeđuje Komisija.				
Član 26 Predsjednik može pozvati pojedince ili predstavnike organizacija sa širokim iskustvom u oblasti zapošljavanja ili kretanja radnika da učestvuju na sastancima kao posmatrači ili eksperti. Predsjednik može biti asistiran od strane savjetnika stručnjaka.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		
Član 27 Mišljenje koje iznese Savjetodavni komitet neće biti važeće ako nije prisutno dvije trećine članova. Mišljenja će sadržati razloge na kojima se zasnivaju; ona će biti donijeta apsolutnom većinom važećih glasova; uz njih će biti priložen pisani izveštaj o stavovima koje je iznijela manjina, kada to manjina zatraži.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		
Član 28 Savjetodavni komitet će utvrditi svoj radni način kroz pravila o postupku, koja će stupiti na snagu nakon što Savjet, nakon što primi mišljenje Komisije, odobri ista. Stupanje na snagu bilo kakvih izmjena koje Komitet odluči da unese biće podložno istom postupku.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		
Član 29 Tehnički komitet biće odgovoran za pomoć Komisiji u pripremi, promovisanju i praćenju svih tehničkih radova i mjera za sprovođenje ovog pravilnika i svih dopunskih mjera.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		
Član 30 Tehnički komitet biće odgovoran, posebno, za:	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		

(a) promovisanje i unapređivanje saradnje između nadležnih javnih vlasti u državama članicama u vezi sa svim tehničkim pitanjima koja se odnose na slobodno kretanje radnika i njihovo zapošljavanje; (b) formulisanje postupaka za organizaciju zajedničkih aktivnosti nadležnih javnih vlasti; (c) olakšavanje prikupljanja informacija koje bi mogle biti korisne Komisiji i sprovođenje studija i istraživanja predviđenih ovim pravilnikom, kao i podsticanje razmjene informacija i iskustava između administrativnih tijela koja su odgovorna; (d) istraživanje na tehničkom nivou harmonizacije kriterijuma prema kojima države članice procjenjuju stanje svojih tržišta rada.				
Član 31 1. Tehnički komitet će se sastojati od predstavnika vlada država članica. Svaka vlada će imenovati jednog od svojih predstavnika u Savjetodavnom komitetu za člana Tehničkog komiteta. 2. Svaka vlada će imenovati zamjenu iz svojih drugih predstavnika – članova ili zamjenika – u Savjetodavnom komitetu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		
Član 32 Tehničkim komitetom će predsjedavati član Komisije ili njegov predstavnik. Predsjednik neće imati pravo glasa. Predsjednik i članovi komiteta mogu imati podršku stručnih savjetnika. Sekretarijatske usluge obezbijediće Komisija.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		
Član 33 Prijedlozi i mišljenja koja formuliše Tehnički komitet biće dostavljena Komisiji, a Savjetodavni komitet će biti obaviješten o tome. Svaki takav predlog i mišljenje biće praćeni pisanim izvještajem o mišljenjima koja su iznijeli različiti članovi Tehničkog komiteta, kada se to zahtijeva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		
Član 34	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenljivo		

Tehnički komitet će uspostaviti svoje radne metode putem pravilnika koji stupa na snagu nakon što ga Savjet, po prijemu mišljenja Komisije, odobri. Stupanje na snagu bilo koje izmjene koju komitet odluči da usvoji podliježe istom postupku.				
POGLAVLJE IV ZAVRŠNE ODREDBE Član 35 Pravila postupka Savjetodavnog komiteta i Tehničkog komiteta koja su bila na snazi 8. novembra 1968. godine i dalje će se primjenjivati.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 36 1. Ovaj regulatorni akt neće uticati na odredbe Ugovora o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju koje se odnose na uslove za kvalifikovano zapošljavanje u oblasti nuklearne energije, niti na bilo koje mjere koje su preduzete na osnovu tog Ugovora. Međutim, ovaj regulatorni akt će se primjenjivati na kategoriju radnika iz prethodnog stava i članove njihovih porodica u mjeri u kojoj njihov pravni status nije regulisan pomenutim Ugovorom ili mjerama. 2. Ovaj regulatorni akt neće uticati na mjere preduzete u skladu sa članom 48. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. 3. Ovaj regulatorni akt neće uticati na obaveze država članica proistekle iz posebnih odnosa ili budućih sporazuma sa određenim neevropskim zemljama ili teritorijama, zasnovanim na institucionalnim vezama postojećim 8. novembra 1968. godine, ili sporazumima koji su postojali na taj datum sa određenim neevropskim zemljama ili teritorijama, zasnovanim na institucionalnim vezama između njih. Radnici iz tih zemalja ili teritorija koji, u skladu sa ovom odredbom, obavljaju poslove kao zaposleni na teritoriji jedne od tih država članica, ne mogu se pozivati na koristi odredbi ovog regulatornog akta na teritoriji drugih država članica.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Član 37 Države članice će, u informativne svrhe, saopštiti Komisiji tekstove sporazuma, konvencija ili dogovora koje su zaključile u oblasti radne snage između datuma njihovog potpisivanja i datuma njihovog stupanja na snagu.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
Član 38 Komisija će donijeti mjere u skladu sa ovom Uredbom za njenu primjenu. U tu svrhu, djelovaće u bliskoj saradnji sa centralnim javnim vlastima država članica.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 39 Administrativni izdaci Savjetodavnog komiteta i Tehničkog komiteta biće uključeni u opšti budžet Evropske unije u dijelu koji se odnosi na Komisiju.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 40 Ova Uredba će se primjenjivati na države članice i njihove državljane, bez prejudiciranja članova 2 i 3.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 41 Uredba (EEZ) br. 1612/68 se ovim ukida. Pozivi na ukinutu Uredbu tumačiće se kao pozivi na ovu Uredbu i čitaće se u skladu sa korelacijskom tabelom u Aneksu II.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 42 Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana nakon njenog objavljivanja u Službenom listu Evropske unije. Ova Uredba je obavezujuća u cijelosti i direktno primjenjiva u svim državama članicama. Dato u Strazburu, 5. aprila 2011.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		